


## KWANE MIENU NO



### HWEHWƐ KWANE PA NO

Se obi pe se otu kwane kɔ baabi a onnima, anaa ɔnnkɔɔ hɔ daa, odi kane bisa baabi no anaa kwane a bede kɔ hɔ no mu. Na obiara ani hu adie yie, a se kwane no nnye a ntsem ara na ɔasane nekyi ahwehwe kwane pa no. Mini wo nyina tu kwane daa nyina wɔ wiase yi mu nyina, naanso Ɔɔɔadee no kwane no dee enne ewie a se obi tu kwane kɔ hɔ a ɔsane nekyi ba bio. Wonim baabi kor no anaa?

### NNOŊMA A ƐKYERE KWANE PA NO

Onyankopɔn, no dɔ na nayemyie nyina ɔama yene Nwoma a ɛkyere yene kwane pa no a befre no se Baabor (Bible), a ɛkyere yene kwanpa no a bede kɔ Nahyeman no mu (Yohane 6:44-45). Nsem a ewɔ saa nwoma yi mu no, firi Nkwa Nwoma a befre no se Baabor mu. (Bible) (Nnwom 119:105). W'asem ye kania ma menani, Na kania ma makwane.

### KWANE KESIE NO

(Mateo 7:13) Nimpa pii wɔ hɔ a befɔ kwane kesie no so, a befre no se ɔne. “Brɔnsam kuro mu pono no so, na kwane a bede kɔ mu no nso nnye dene, na nimpa pii na befɔ mu.”

Nimpa binom nso amuamua bani, bennim, na bɛmmfa hwee nnye

hwee na bennim se beko gyamu “Wodie wo bodwene se wonam kwane pa so, naanso na ode wo ko owuo mu (Mmebusem 14:12). “Badwene nyina ko sum mu a bennhu se bronsam na ode bene ko owuo mu.” (2 Korintofoo 4:4).

### **ADESOA**

Benia benam bone kwane so no beso adeso a eye duru “Na yenyina aye bone atsia onyankopon, ntsi yene no nkwayee ntam atwe.” (Romafoo 3:23; 6:23). Yebone baako mpo nne ho a ehunta wo Nyankopon anim (1 Samuel 16:7). Nimpa hwe dee nani tua na Nyankopon dee ohwe akoma mu.” Yebone tse se bede nkonsankonsan bi na bede akyerkyer nnooma asoa bene. Mene wo mu biara nne ho a Obotumi se obegye no ho afiri nebone ho da. Yebone da ho ko so ye kese aber biara, na bone na okum nowura.

### **AKRAADAA**

Akraadaa mfonni a wohu no nwoma yi mu no kyere Onyankopon atsembuo. “Na ewo se yemu biara wu preko, na ekyir no Ewurade Nyankopon ebu no atsene (Hebrifoo 9:27, Nnwom 62:12). Na mehunii Ahendwa kakraka fufuo a nna obi tse soo. Na mehunii ewufoo, akesia ne nkotoa a na begyinagyina Ahendwa no anim. Nwoma pii nso na bebiee mu, na ekyir no bebiee mwoma bi nso mu, a befre no Nkwa Nwoma no. Na bebuu awufoo no nyina atsene se dee ben dwuma tsee, se dee bakyer no Nkwa Nwoma mu no. “Na obiara a baanhu anaa nedine nne Nkwa Nwoma no mu no betoo no twenee gya no mu.” (Yohane Adiyisem 20:11,12,15).

### **OGYA NO**

Se dee wo hu Onyankopon se oye nokwarfoo na otsene no, owo asotwe wo ho a ode bema benia beye bone tsia no no. Bronsam gyamu wo ho se dee Nyame asem kyere yene no. Saa baabi no ye baabi a asotwe a eyeyia na enne ewie na ewo ho ma benia benni Onyankopon mmra sono. Nwoma Kronton no nso ka se, “Bawie bewie bene wo daa gya no mu, onam se benyame nne beyafunu ne behonam, na badwene nyina nne wiase yi mu nnooma.” (1 Yohane 2:15-17; Filipifoo 3:19).

Nyame ye Nyame a owo do, omppe se yemu biara behyera, na mmom ope se yenyina boko no ho, na yefiri bone biara mu. (2 Petro 3:9). Onyankopon wo ayemuyie ne do a emu ye dene ma yene. Owo kwane bia ode ato ho ama yene se yemfa so na yenfi bone mu. Na wonso wo pe nkwa kwane no?

### **NKWA KWANE NO – NKWAGYEE, AGYENKWA**

Se dee ye mu biara nntumi ngye no ho mmfiri bone mu no, na asotwe kesi no mu no, Onyankopon de Agyenkwa no ama yene (Yohane 3:16, Asomafoo 4:12). Na se dee Nyankopon do wiase ne se, ode onoara neba a owo no maa yene no, ma obiara a obegye neba no edie anyera na waya daa nkwa no. Nyankopon a oye yene nyina sor Egya no, somaa onoara neba kor no, a one hene Agyenkwa Kristo no firi soro baa wiase yi mu. Ewurade Yesu Kristo no otse se Nimpa oye ayaafoo aduro, otuu mbronsam, ode bone kyee benia befi bakoma mu

agyaɛ bɔnɛ yɛ no. Ɔkaà Nyamesɛm nso kyereɛ bɛnɛ. (Marko 1:15). Yesu Kristo nyaa botai kɛsɛ a na emu yɛ dɛnɛ maa adasamma ma mpo ɔdɛ no ho bɔɔ afɔdɛɛ wɔ asɛndua no so dɛ pataa yɛnɛ bɔnɛ. Ɔmaa bɛniɔ bɛtsir mu yɛ dɛnɛ kwane faa no kwee no mma wɔ nekyi ma mmogya firii no ho bae. Bɛdɛ bayere nkasiɛ nso hyɛɛ no kyɛ, na newie no bɛbɔɔ nɛnsa nɛ nɛnane mu mprɛgoo wɔ asɛndua no so kumii no wuyia. Ɔnoara Yesu Kristo no na ɔsoaa yɛnɛ bɔnɛ kɔɔ asɛndua no so, na owui maa mɛnɛ wo (1 Petro 2:24).

**KRISTO WUSƆRE NO**

Naansa ekɔir no, Kristo Sɔree bio firii ewufɔɔ mu (1 Tesalonikafoɔ 4:4-18). Oyii no ho kyereɛ nesuafoɔ no nso na ɔnɛ bɛnɛ kasaa na ada duanaɛ ekɔir no ɔkɔɔ soro bio kɔtsɛnaa negya Nyankopɔn nkyɛnɛ wɔ soro. (Romafoɔ 8:31-39). Negya Nyankopɔn maa no so sorsor, na ɔmaa no dɛnɛ kɛsɛɛ a obiara nni bi, sɛ Yesu Kristo dɛnɛ mu na obiara nkoto na sorfoɔ, asaasesofɔɔ, na asaaseasefoɔ, na tɛkyerɛma nyina mpaɔ mu nka sɛ Yesu Kristo nɛ Ewurade nhyɛ Egya Nyankopɔn enimɔyam (Mateo 28:18-20). Otumi nso gye nkwa, bɛniɔ bɛnam Onyankopɔn nsaso afre bɛnɛ no.

**AHEMANE NO**

Baabi a Egya Nyankopɔn tse no bɛfrɛ ho sɛ Ahyɛmanɛ. Ewurade Yesu Kristo kaà sɛ mɛ kɔ akosiesie baabi ama bɛnɛ (Yohane 14:2-3). Na mewie a mɛba bio abɛfa bɛnɛ akɔ nɛnkyɛnɛ, Eho yɛ enigyɛ bia, na ɔbɛpɔpa bani nisuo nyina afiri bani ase. “Owuo nso nni ho bio, na ɔhaw, amanihunu na dadwɛnɛ nso nni ho, na bibiara nso etwa mu kɔ.” Anadwo nso nni ho, na Ewurade Nyankopɔn bɛyɛ bɛkania ama bɛnɛ (Yohane Adiyisɛm 21:3-5).

Eho nso yɛ baabi a eho tseɛ “Aɛɛɛ biara a eho nutseɛ biara nuko ho bi da, na obiara a ɔyɛ aɛɛɛ a Ɛnntsɛnɛ na odi atorɔ nso nnkɔ ho bi da. Bɛniɔ bakɔyɛɛ bɛdɛnɛ wɔ Edwambaa Nkwa Nwoma no mu na bɛbɛnya nkwa (Yohane Adiyisɛm 21:27). Kwane biako pɛ na bɛnam so bɔkɔ Onyankopɔn ho. “Yesu Kristo kaa sɛ Mɛnɛ ɔkwane no, nɛ nokware, no nɛ nkwa no, obi mma Egya no nkyɛnɛ gyɛsɛ ɔnam meso. (Yohane 14:6). Na nkwaɔyɛɛ nni obiara mu, nso dɛnɛ fotorɔ biara nne nɛmpa biara mu wɔ wiase yi mu ha a bɛnam so gye bɛnɛ nkwa (Asomafoɔ 4:12).

**Yɛbɛyɛ Dɛnɛ Ahyɛsɛ Ahu AHEMANE KWANE NO**

“Ɛnɛsɛ yɛbɛgyɛ Aɛɛmpa no adi, na yɛfiri yɛbɔnɛ ho. (Marko 1:15). Bɔ mpaɔ na kɔ Kristo ho na wo bɔnɛ nɛ wo haw nyina bɛfiri wo so na wo bɔnɛ nso ɔdɛ bɛkyɛ wo Yesu kaa sɛ.” Memmpo obiara a ɔbɛba mɛ ho da (Yohane 6:37, Mateo 11:28-30). Bɛnyina bɛmbra mɛho, bɛniɔ bayɛ edwuma abɛrɛ na basoa bɛnɛ nnoɔma a ɛyɛ duru, na mɛma bɛnɛ ahomɛ. Bɛmfɔ mɛkɔndua nnto meso na bɛnsua mɛ, na mɛdwo na mɛbrɛ mɛho ase wɔ akoma mu; na bɛbɛnya ahomgyɛɛ ama bakra. Na mɛkɔndua yɛ mbrɛ, na mɛ nnoɔma yɛ hare. Gye Ewurade Kristo nko di sɛ ɔno nko na obotumi agyɛ wo nkwa. Onyankopɔn ba no mmogya no nko na otumi tse yɛnɛ ho firi bɔnɛ nyina ho.” (1 Yohane 1:7). Otumi nso ma yɛnya nkwa foforo nso na nkwa a ɔnni awie nso,

“na ɔdebonyefoɔ no etwa mu kɔ nkwa mu se oenu no ho ntsi (Yohane 5:24). Na se obi wɔ Kristo mu a, ɔye abɔdeɛ foforo; nnoɔma dada no atwam; na hwe, no nnoɔma nyina aye foforo (2 Korintofoɔ 5:17). Ewie no, wobonya anigyee wɔ wakoma mu (Romafoɔ 5:1). Na afei wɔnam gyidie so ebu yene bem ntsi, bema benam Ewurade Kristo so nnya Nyankopɔn afamu ahotɔ. Dansie yedie nni se: Ny ankopɔn maa yene daa nkwa, na nkwa no wɔ neba Yesu Kristo mu. Obiara a ɔwɔ ɔba no wɔ daa nkwa no, na obiara a ɔnne ɔba no nne daa nkwa no. Makyere mabre bene ma bahu se be wɔ daa nkwa no, se bagye Egya neba no adi. (1 Yohane 5:11-13).

### **SE DEE WOBESI ATSENA NKWA FOFORO NO MU**

Daa kenkane Nkwa Nwoma noa befre no Baabor (Bible) Ono nko na ɔye nkwa kania ma wakwane nyina. ɔye wosunsum mu aduane nso “ɔtse se abɔdomaa a bawo no foforo, na nokɔno dɔ sunsum ma anufunsuo yini kɔ daa nkwa mu (1 Petro 2:2). Kenkane na sere Onyakopɔn ma ɔmmbo wo ho bane na ɔmma wo no Honhom krɔnkrɔn no bi obere a wo sua na wo kenkane daa no. Bene Ewurade Nyankopɔn wɔ mpaabo mu daa nyina, wɔ Agyenkwa Yesu Kristo dine mu. “Mma hwee nnhaw wo bibiara mu, na sere dee wohyia biarafiri Onyakopɔn ho wɔ akoma pa mu. Na Nyankopɔn asomdwee a ɛtra ntsiaseɛ nyina no, bɔwene wakoma ne wadwene akɔ Kristo mu.” (Filipfoɔ 4:6-7). **KA KRISTO HO ASEM KYERE NKRɔFOɔ.** “Kɔ wabusuafɔɔ ho ne wofie nso nne mbeambea nyina ka Kristo ho asempa no kyere bene. Ka kyere bene se Kristo ehu wo mɔbo na ɔagyee wo (Marko 5:19). Nsɔhwe to wo a, fre Ewuvade” otumi gye benia bewɔ nsɔhwe mu no, ɔnam se ɔnoara nso nyaa nsɔhwe no bi (Hebrifoɔ 2:17-18). Se woye bone a, ka wobɔne kyere no ntsem, na ɔde bekyye wo mmroso (1 Yohane 1:9). Bɔ mbɔdene fa wo ho bɔ agyedifoɔ wɔ Ewurade Kristo mu “Me mmrasem nni se: bendɔɔ beho nkorkor se dee madɔ bene no.” (Yohane 15:12-13). Aber biara tsie Onyame. “Obiara a ɔdɔ me no osie me nkyerɛkyerɛ.” (Yohane 14:23). Kristo ka wo hu ntsi mma nnsuro. “Ntsi yede tumi ka se, Ewurade ne me boafɔ; mennsuro, Nimpa botumi aye me dene?” (Hebirifoɔ 13:6). Fa woho nyina ma Kristo preko. Ma no kwane ma ɔnkyere wo no nokware kwane no se dee nepɛ tseno, na ewie no wobonya ahotɔ.

---

Kindly write to us if you are able to assist us with further translations of our free Gospel literature, informing us of the language into which you could translate this Gospel literature. Your assistance would be appreciated.

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

For **free** Gospel literature, books and tracts in over 540 languages, write to:

EMAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

**ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS**

**P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.**

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)